



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

PREDMET: Zahtjev za izdavanje taxi legitimacije

Taxi legitimacija treba da sadrži:

- Ima i prezime vozača _____
- JMBG _____
- Adresa _____
- Broj i datum rješenja o izdavanju licence (o ispunjavanju uslova za obavljanje auto-taxi prevoza) _____
- Evidencioni broj vozila _____
- Broj i datum zaključivanja ugovora o radu (odgovarajući dokaz o zaposlenju) _____

PRILOG:

- Fotokopija lične karte;
- Priznanica o uplaćenom iznosu od 3,00 € na žiro račun 530-9226777-87 sa naznakom za lokalnu administrativnu taksu;
- Fotografija dimenzije 3.00 x 3.50 cm;
- Ugovor o radu sa radnikom;
- Diploma o SŠS;
- Položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju je dobijen izvod licence;

Kotor, _____ 20____. god.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

(ime i prezime i adresa stanovanja)

Broj telefona _____